

## ZAPISNIK

sa 18. sjednice Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje Skupštine Crne Gore, održane 20. septembra 2013.godine

Sjednica je počela sa radom u 10 sati.

Sjednicu je otvorio i istom predsjedavao poslanik Zoran Jelić, predsjednik Odbora.

Sjednici su prisustvovali svi članovi Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje.

Sjednici je prisustvovala predstavica Ministarstva zdravlja, Gorica Savović, pomoćnica ministra zdravlja.

Rad sjednice pratili su akreditovani novinari.

Za sjednicu je predložen sljedeći:

### DNEVNI RED:

1. IZBOR ZAMJENIKA PREDSJEDNIKA ODBORA;
2. AMANDMAN (1) I ISPRAVKE PRAVNO-TEHNIČKOG KARAKTERA NA PREDLOG ZAKONA O OBEZBJEĐIVANJU KRVI poslanika Zorana Jelića

#### AD-1

Zamjenik Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje nije izabran na ovoj sjednici. Ova tačka dnevnog reda je odložena. Odbor je donio odluku da se kolegijumu predsjednika Skupštine Crne Gore uputi dopis u kojem će se zatražati izjašnjenje o modelu izbora zamjenika predsjednika Odbora, te kojem opozicionom poslaničkom klubu pripada pravo da predloži zamjenika predsjednika Odbora.

#### AD-2

Obrazloženje o amandmanu (1) koji je podnio poslanik Zoran Jelić na PREDLOG ZAKONA O OBEZBJEĐIVANJU KRVI, dao je poslanik Zoran Jelić, predsjednik Odbora.

**AMANDMAN** glasi:

U članu 19 stav 8 riječi: „stava 1“ zamjenjuju se riječima „stava 2“ .

Podnosilac amandmana, poslanik Zoran Jelić je rekao da ovo nije samo tehnička ispravka već i suštinska. Istakao je da se sa ovim amandmanom postiže pravi i cjelovit smisao poruke ove norme i da u suprotnom, norma ne bi imala smisla.

**Ispravke pravno-tehničkog karaktera glase:**

Nadnaslov člana 15 riječ „Sledljivost“ zamjenjuje se sa riječju „Sljedljivost“.

U članu 15 st. 1, 2, 3, 4, 5 i 6 riječ „sledljivost“ zamjenjuje se sa riječju „sljedljivost“.

U članu 27 stav 1 riječ „sledljivost“ zamjenjuje se sa riječju „sljedljivost“.

U članu 28 stav 2 riječi „sledljivosti“ zamjenjuje se sa riječju „sljedljivosti“.

U članu 44 u tački 5) riječ „sledljivost“ zamjenjuje se sa riječju „sljedljivost“.

U članu 44 u tački 6) riječ „obezbjedjuje“ zamjenjuje se riječju „obezbjeđuje“; riječ „sledljivost“ zamjenjuje se sa riječju „sljedljivost“; riječ „odgovarajućim“ zamjenjuje se riječju „odgovarajućim“ ;

U članu 44 u tački 7) riječ „sledljivost“ zamjenjuje se sa riječju „sljedljivost“.

U članu 44 u tački 16) riječ „neovalšćeno“ zamjenjuje se sa riječju „neovlašćeno“; riječ „sledljivost“ zamjenjuje se sa riječju „sljedljivost“.

AMANDMAN koji je podnio poslanik Zoran Jelić, predstavnik predlagača Predloga zakona je prihvatio i on je postao sastavni dio Predloga zakona.

Ispravke pravno-tehničkog karaktera koje je podnio poslanik Zoran Jelić, predstavnik predlagača Predloga zakona je prihvatio.

Za izvjestioca Odbora, određen je poslanik prim. dr Izet Bralić, član Odbora.

Odbor je jednoglasno i bez primjedbi usvojio zapisnike sa 15, 16. i 17.sjednice.

Pošto je iscrpljen dnevni red, sjednica je završena u 10 sati i 30 minuta.

Sekretar Odbora  
Momir Joksimović

Predsjednik Odbora  
Zoran Jelić